

Twakuabudu, Bwana wa sifa

traduit de « Nous t'adorons, Seigneur de gloire »

♩ = 85

mf

1. Míe - su - bɔ, wò, 'Fe - tɔ bu - bu - tɔ,
 2. Oo fia - wo dzi Fia, ŋu - sɛ - tɔ gā,
 3. Dɛ - la Ye - su, a - gbɛ - fia - vi, si

2 & 3: *p*

Si wo - do dɛ dzi wu dzi - fo. Míe - le wò
 Si a - dzé le wò nyo - nyo me, A - fí - sia,
 Wo - klā dɛ fí - fo - de - ti ŋu, To fu - kpe -

ŋko, si ŋu wo - kɔ daa Dom dɛ dzi, Ma - wu -
 né - nɔ fu - kpe - kpe me, A - me - wo tsri wò
 kpe ma - nya - gblɔa dɛ me Ne - ku le a - ti -

mf

Dzi - dɔ - la. Su - bɔ - su - bɔ, bu - bu Kpa - kple ka - fu -
 he - gbɛ wò! Su - bɔ - su - bɔ kpa - kple Ka - fu - ka - fu -
 tso - ga dzi Xɔ mía su - bɔ - su - bɔ, Mía - do wò ko

f

ka - fu Na - nye wò ko tɔ le dzi - fo.
 na - nye Wò dɛ - ka tɔ yi ma - vɔ me.
 dɛ dzi Tso dzi - dzi - me yi dzi - dzi - me.

4. Le ñikòkòe fe keklè gã me
Àva le wò_atsyḍḍoḍo me,
Ye le dzifo kple anyigba dzi,
Kristo kpl'Afetò àḍu fia.
Ke xoxo, míá luvò
Ḍea gbefã wò Yesu,
Mawu-Vi, Ḍela ñusêto !